

NINJA®

Foodi®

Blender & Soup Maker

HB150EU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



HVALA

na kupovini Ninja® Foodi® blendera & aparata za pripremu supe

ZABILJEŽITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Broj serije: _____

Datum kupovine: _____

(Sačuvajte račun)

Prodavnica u kojoj je kupljeno: _____

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~, 50-60Hz

Snaga: 1000W

**MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO
PROČITATE I SAČUVATE ZA
BUDUĆU UPOTREBU.**

Savjet: Broj modela i serijski broj možete pronaći na naljepnici sa QR kodom na poledini uređaja pored strujnog kablo.



Ova oznaka ukazuje na to da ovaj proizvod ne treba odlagati zajedno sa drugim komunalnim otpadom u zemljama EU. Da biste spriječili moguće štetne efekte po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste podstakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, molimo vas da koristite sisteme za povratak i prikupljanje otpada ili kontaktirate prodavca kod kojeg ste kupili ovaj proizvod. Oni mogu preuzeti proizvod radi ekološki bezbjedne reciklaže.

VAŽNA BEZBIJEDNOSNA UPUTSTVA

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE PRIJE UPOTREBE • SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

⚠ WARNING

Da biste smanjili rizik od povreda, požara, električnog udara ili oštećenja imovine, uvijek treba poštovati osnovne bezbijednosne mjere, uključujući sljedeće upozorenja i prateća uputstva.

Veoma je važno biti oprijezan prilikom pomjeranja uređaja koji sadrži vruće ulje ili druge vruće tečnosti.

Ne koristite uređaj za svrhe koje nisu predviđene.

- 1 Pročitajte sva uputstva prije korištenja uređaja i njegovih dodataka.
- 2 Pažljivo pratite i primjenjujte sva upozorenja i uputstva. Ova jedinica sadrži električne konekcije, pokretne dijelove i grejne elemente koji potencijalno predstavljaju rizik za korisnika.
- 3 Polako i pažljivo raspakujte i postavite uređaj
- 4 Provjerite da li imate sve dijelove potrebne za pravilno i sigurno korištenja vašeg uređaja.
- 5 Pažljivo rukujte, pojedini dijelovi uređaja su veoma oštri.
- 6 Isključite uređaj i izvucite ga iz električne utičnice kada ga ne koristite, prije nego što sastavljate ili rastavljate dijelove, kao i prije čišćenja. Prilikom isključivanja, držite utikač za tijelo i izvucite iz utičnice. Uređaj **NIKADA** ne isključujte povlačenjem fleksibilnog kabl.
- 7 Prije upotrebe operite sve dijelove koji mogu doći u kontakt sa hranom. Pratite uputstva za pranje koja su navedena u ovom priručniku.
- 8 Da biste se zaštitili od rizika od električnog udara, **NE** uranjajte uređaj u tečnost niti dozvolite da kabl dođe u kontakt sa bilo kojom tečnošću.
- 9 **NE** koristite ovaj uređaj na otvorenom. Namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu.
- 10 **NE** koristite uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem, ukoliko uređaj prestane da funkcioniše, padne ili na drugi način bude oštećen. Ovaj uređaj nema dijelove koje korisnik može sam zamijeniti. Ako je oštećen, obratite se kompaniji SharkNinja za servis.
- 11 Ovaj uređaj ima važne oznake na utikaču. Cijeli naponski kabl nije pogodna za zamenu. Ako je oštećen, obratite se kompaniji SharkNinja za servis.
- 12 Sa ovim uređajem ne smijete koristiti produžne kablove.
- 13 **NE** dozvoljavajte djeci da koriste ovaj uređaj ili da se igraju s njim. Djeci mogu koristiti ovaj uređaj samo uz nadzor roditelja odrasle osobe.
- 14 Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, kao ni onima koje nemaju iskustvo i znanje, sem ukoliko nije prisutna osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- 15 Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju obavljati djeca.
- 16 Držite uređaj i njegov naponski kabl van domašaja djece.
- 17 Prije svake upotrebe, provjerite da li su sklopovi oštrica oštećeni. Ako je oštrica savijena ili postoji sumnja na oštećenje, kontaktirajte kompaniju SharkNinja da kako biste izvršili zamjenu.
- 18 **NE** pokušavajte sami da naoštrite oštricu.
- 19 **NE** dozvolite da kabl vise prijeko ivice stola ili radne površine ili da dodiruje vruće površine.
- 20 **NE** dozvolite da uređaj ili kabl dodirnu vruće površine, uključujući šporete i druge grejne uređaje.
- 21 **NE** stavljajte uređaj na ili blizu vruće plinske ili električne ringle ili u zagrijanu rernu.
- 22 Uređaj **UVIJEK** koristite na suhoj i ravnoj površini.
- 23 Prilikom punjenja i korištenja uređaja, držite ruke, kosu i odeću van posude.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

- 24 KORISTITE ISKLJUČIVO** dodatke i pribor koji su priloženi uz proizvod ili su preporučeni od strane SharkNinja. Korištenje dodataka, uključujući tegle za konzerviranje, koji nisu preporučeni ili prodavani od strane SharkNinja može izazvati požar, električni udar ili povredu.
- 25** Uređaj se može koristiti samo sa priloženim postoljem.
- 26** Tokom rada i rukovanja uređajem, izbjegavajte kontakt sa pokretnim dijelovima.
- 27 NE** koristite uređaj sa praznom posudom.
- 28 NE** puniti posude iznad oznaka za maksimalno punjenje ili maksimalnu količinu tečnosti.
- 29 NE** stavljajte u mikrotalasnu pećnicu posude ili dodatke koji dolaze uz uređaj.
- 30** Prije početka rada, uvjerite se da su svi pribor uklonjeni iz posuda. Neuspjeh u uklanjanju pribora može dovesti do lomljenja posuda i potencijalno izazvati povrede ili oštećenja imovine.
- 31** Držite ruke i pribor van posude tokom blendanja kako biste smanjili rizik od teških povreda ili oštećenja blendera. Možete koristiti gumenu lopaticu ili špatulu, ali ih koristite **SAMO** kada blender nije uključen.
- 32 NIKADA** ne koristite uređaj bez poklopca i čepova koji su pravilno postavljeni. **NE** pokušavajte da isključite mehanizam za zaključavanje. Uvjerite se da su posuda i poklopac ispravno postavljeni prije korištenja.
- 33 NE** izlažite posude i dodatke ekstremnim promjenama temperature jer može doći do oštećenja.
- 34 NIKADA** ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je u upotrebi.
- 35 UVIJEK** koristite blender sa poklopcem.
- 36** Budite oprezni prilikom sipanja vruće tečnosti u blender, jer može doći do izbacivanja sadržaja usljed naglog strujanja.
- 37** Pustite da se uređaj ohladi prije sastavljanja ili rastavljanja delova i prije čišćenja.
- 38 NE** hvatajte posudu blendera sa strane nakon blendiranja ili kuhanja vrelih namirnica. Površina posude je vrela tokom i nakon rada. Da biste spriječili opekotine ili povrede, **UVIJEK** koristite zaštitne rukavice ili termo rukavice, i koristite dostupne ručke.
- 39** Ako primjetite da se neizmješani sastojci lijepe za stranice blendera, isključite uređaj, skinite poklopac, i upotrebite gumenu lopaticu ili špatulu da ih odvojite. **NIKADA** ne stavljajte ruke u posudu blendera, jer biste mogli doći u kontakt sa jednim od sječiva i povrijediti se.
- 40 NE** pokušavajte da uklonite posudu i poklopac sa motornog postolja dok se motor još Uvijek vrti. Sačekajte da se uređaj potpuno zaustavi prije nego što skinete poklopac i posudu.
- 41** Ako se uređaj pregrije, aktiviraće se prekidač za toplotu koji će privremeno isključiti motor. Da biste resetovali uređaj, isključite ga iz struje i ostavite da se ohladi. Sačekajte bar 15 minuta prije ponovne upotrebe.
- 42** Maksimalna snaga ovog uređaja zasnovana je na konfiguraciji donjih sečiva velike brzine i blendera sa staklenom posudom. Druge konfiguracije mogu koristiti manje energije ili struje.
- 43** Isključite uređaj i izvucite motorno postolje iz struje prije čišćenja.



Oznaka ukazuje na potrebu da pažljivo pročitate i pregledate uputstva kako biste pravilno razumeli način rada i upotrebu proizvoda.



Simbol označava prisutnost opasnosti koja može dovesti do povreda, smrtnog ishoda ili značajne materijalne štete ukoliko se upozorenje zanemari.




Pazite da ne dođe do kontakta sa vrućim površinama. Uvijek koristite zaštitu za ruke kako biste izbjegli opekotine.




Proizvod je namijenjen isključivo za unutrašnju i kućnu upotrebu.

DELOVI



- A** Poklopac posude sa uklonjivim centralnim čepom
- B** Staklena posuda od 1,7L sa ugrađenim grijačem
- C** Motorno kućište/postolje (napojni kabl nije prikazan)
- D** Potisnik blendera
- E** Četka za čišćenje

FUNKCIJE



 Simbol za napajanje koristi se za uključivanje ili isključivanje uređaja

AUTO-iQ® PROGRAMI:

Inteligentni programi koji kombinuju jedinstvene pulsacije, blendiranje, pauziranje i zagrijavanje za lakše korištenje.

SMUTI

Kombinujte omiljene svježe ili zamrznute sastojke, tečnosti i praškove.

DESERT

Koristite zamrznuto voće i mliječne proizvode za pravljenje sorbea i zaleđenih poslastica.

ZAMRZNUTO PIĆE

Drobljenje leda i zamrznutog voća za napitke.

MILKSHAKE

Izblendajte mlijeko i omiljene ukuse za kremasti milkshake.

POTAŽ

Skuvajte i izblendajte omiljene sastojke.

SUPA SA KOMADIĆAMA

Pripremite domaću supu sa bogatijom teksturom.

DŽEM

Napravite voćni džem sa ili bez teksture.

SOS

Pripremite slatke ili slane sosove i fondue.

SJECKANJE

Brzo isjeckajte sastojke prije pravljenja supa, sosova ili umaka.

DINSTANJE

Obogatite ukus brzo dinstajući luk, bijeli luk, začine i druge začine prije pravljenja domaće supe, sosa ili umaka.

RUČNA PODEŠAVANJA:

BLENDIRANJE

Odaberite BLEND, a zatim izaberite željenu brzinu: NISKA, SREDNJA ili VISOKA. Program traje 60 sekundi ili dok ga ne zaustavite ručno.

KUHANJE

Odaberite COOK, zatim izaberite NISKU, SREDNJU ili VISOKU temperaturu. Program traje 60 minuta ili dok ga ne zaustavite ručno.

OSTALE FUNKCIJE:

DUGME ZA UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE

Koristi se za uključivanje ili isključivanje uređaja.

ČIŠĆENJE

Kombinuje toplotu i brze pulsacije kako bi uklonio zagorene ostatke.

UKLJUČENA TOPLOTA

Svjetlo će se upaliti kada izaberete program ili funkciju koja koristi toplotu.

ODRŽAVANJE TOPLOTE

Svjetlo će se upaliti nakon kuhanja, a uređaj će održavati sadržaj toplim do 60 minuta.

PRIJE PRVE UPOTREBE

VAŽNO: Prije nego što nastavite pogledajte sve upozorenja koja se nalaze na početku ovog uputstva.


- 1** Uklonite pakovanje i sve etikete sa uređaja. Odvojite sve dijelove jedne od drugih.
- 2** Operite posudu, poklopac i dodatke u toploj sapunici, koristeći pribor za pranje posuda sa drškom kako biste izbegli direktan kontakt sa sečivima. **NEMOJTE** uranjati posudu prilikom pranja.
- 3** Temeljno isperite i ostavite sve dijelove da se osuše na vazduhu.

NAPOMENA: Pažljivo pratite uputstva za čišćenje na narednim stranama.


NAPOMENA: NEMOJTE uranjati posudu prilikom pranja.

UKOČOVANJE POSUDOM BLENDERA


PODIZANJE I SIPANJE IZ POSUDE




Čvrsto držite ručku jednom rukom i pažljivo sipajte sastojke.



NAPOMENA: Ukoliko je posuda preteška za rukovanje jednom rukom, koristite zaštitnu rukavicu i pomognite se drugom rukom.



NEMOJTE držati donji dio posude nakon blendiranja ili kuhanja vreljih sastojaka. Površina posude je vrela tokom i nakon rada. Da biste spriječili opekotine ili povrede, **UVIJEK** koristite zaštitne rukavice ili termo rukavice, kao i dostupne ručke.




NEMOJTE držati donji dio posude nakon blendiranja ili kuhanja vreljih sastojaka. Površina posude je vrela tokom i nakon rada. Da biste spriječili opekotine ili povrede, **UVIJEK** koristite zaštitne rukavice ili termo rukavice, kao i dostupne ručke.

POČETAK RADA VAŠEG BLENDERA I APARATA ZA PRIPRIJEMU SUPE


VAŽNO: Prije nego što nastavite pregledajte sva upozorenja.

MONTAŽA


- 1 Uključite motorno kućište i postavite ga na čistu, suhu i ravnu površinu, kao što je radna površina ili sto.
- 2 Spustite posudu na motorno kućište, poravnajući ručku sa strelicom u gornjem desnom uglu postolja.




- 3 Dodajte sastojke, vodeći računa da ne idete prijeko maksimalne oznake za punjenje označene sa strane posude. U režimu **KUHANJA**, **NEMOJTE** prekoračiti nivo označen kao **VRELO**, dok u režimu **BLEDANJA** **NEMOJTE** prekoračiti nivo označen kao **HLADNO**.



- 4 Da biste postavili poklopac na posudu, stavite dio poklopca desno od ručke. Pritisnite poklopac prijema dole dok se ne fiksira. Okrenite dio poklopca u smjeru kazaljke na satu tako da strelica na dijelu poklopca bude poravnata sa strelicom na ručki posude.




- 5 Učvrstite centralni čep tako što ćete ga postaviti u poklopac i okrenuti u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete da se pravilno pričvrstio.



- 6 Da biste uklonili poklopac sa posude, okrenite poklopac u suprotnom smjeru od kazaljke na satu iz zaključanog položaja i podignite ga prema gore.

NAPOMENA: Nakon programa u kojima se sadržaj posude zagrijava, prilikom skidanja poklopca može doći do oslobađanja pare. Držite ruke na spoljnim dijelovima posude i pažljivo ga podignite direktno prema gore.

AUTO IQ PROGRAMI




- 1 Za početak, pritisnite dugme za uključivanje.
- 2 Izaberite program po svom izboru iz sekcija **BLENDIRANJE, KUHANJE Ili PREDKUHANJE**.
- 3 Lampica "uključen toplota" će se upaliti ako izabrani program koristi toplotu.

SAVJET: Kada pripremate hranu gušće teksture poput sladoleda i sosova, koristite potisnik blendera kako biste gurnuli sastojke prijemama sječivima. Potisnik se smije koristiti samo kada je poklopac pričvršćen na posudi. Uklonite centralni čep i umjesto njega postavite potisnik blendera.

NAPOMENA: Uređaj će se 3 puta oglasiti kako bi vas obavestio da će program početi da mješa sastojke. Tokom korištenja uvjerite se da je centralni čep čvrsto postavljen.

RUČNA PODEŠAVANJA



RUČNO MIJEŠANJE

Brzine za ručno miješanje vam daju potpunu kontrolu nad procesom miješanja.

- 1 Da biste započeli, pritisnite dugme za napajanje.
- 2 Odaberite opciju **BLEND (MEŠANJE)** da biste otključali opcije brzine.
- 3 Izaberite NISKO (LOW), SREDNJE (MED), VISOKO (HIGH) ili PULSIRANJE (PULSE) da biste započeli mešanje.

NAPOMENA: Podešavanje za pulsiranje (PULSE) će raditi samo dok je pritisnuto dugme PULSE.

RUČNO KUHANJE

Ručno podešavanje kuhanja daje vam potpunu kontrolu.

- 1 Da biste započeli, pritisnite dugme za napajanje.
- 2 Odaberite opciju COOK (KUHANJE) da biste otključali opcije temperature.
- 3 Izaberite NISKO (LOW), SREDNJE (MED) ili VISOKO (HIGH) da biste započeli kuhanje.
- 4 Tajmer će brojati do 60 sekundi ili dok se ručno ne zaustavi.

NAPOMENA: Možete pritisnuti dugme PULSE tokom režima Ručnog kuhanja (Manual Cook) da biste nežno promiješali sastojke.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate, povremeno kratko PULSIRAJTE sastojke tokom kuhanja kako biste ravnomjerno rasporedili toplotu i pospiješili ravnomjerno kuhanje.

ODRŽAVANJE I NJEGA

ČIŠĆENJE

Prije čišćenja sačekajte da se svi dijelovi ohlade. Odvojite sve dijelove.

Ručno pranje

Operite posudu, poklopac i potisnik blendera u toploj sapunici. Koristite četku za čišćenje kako biste izbegli direktan kontakt sa sečivima blendera.

NAPOMENA: NEMOJTE uranjati u vodu posudu za blendiranje. Potapanjem možete oštetiti ugrađeni grejač.

Mašina za pranje sudova

Poklopac, centralni čep i potisnik blendera su bezbedni za pranje u mašini za sudove.

NAPOMENA: NEMOJTE prati posudu za blendanje u mašini za sudove. Pranje u mašini oštećuje ugrađeni grejač.

Motorno postolje/kućište

Pritisnite dugme za napajanje da biste isključili uređaj, a zatim isključite motorno postolje iz struje. Obrišite motorno postolje čistom, vlažnom krpom.

ČIŠĆENJE

Kombinacija toplote i brzih pulsacija lako uklanja ostatke sa neprianjajuće površine u nekoliko minuta.

- 1 Napunite posudu sa 700 ml vode i dodajte 2 male kapi sredstva za pranje.
- 2 Stavite poklopac na posudu i uverite se da je pravilno zatvoren.
- 3 Pritisnite dugme za ČIŠĆENJE.
- 4 Kada program završi, bacite vodu i temeljno isperite posudu.

SAVIJETI ZA NAJBOLJE REZULTATE ČIŠĆENJA:

- 1 Isperite posudu prije nego što pokrenete program ČIŠĆENJE.
- 2 Pokrenite program ČIŠĆENJE odmah nakon korištenja.

ČUVANJE

Skladištite uređaj uspravno sa poklopcem koji je postavljen na posudu.

NAPOMENA: NEMOJTE odlagati predmete na uređaj. Skladištite sve preostale dodatke pored uređaja ili na mesto gde neće biti oštećeni ili predstavljati opasnost.

RESETOVANJE MOTORA

Ovaj uređaj ima jedinstveni sistem bezbijednosti koji sprečava oštećenje motora tako što privremeno onemogućava rad motora ukoliko počne da se pregrijava. Ako se to desi, pratite postupak resetovanja u nastavku:

- 1 Isključite uređaj iz utičnice.
- 2 Prije ponovne upotrebe sačekajte bar 15 minuta da se uređaj ohladi.

VAŽNO: Uvjerite se da maksimalne kapaciteti nisu prekoračeni. Ovo je najčešći uzrok preopterećenja uređaja.

UPOZORENJA NA GREŠKE

PORUKE NA EKRANU

“Poklopac”

Poklopac nije pravilno postavljen. Uvjerite se da je poklopac na posudi i da je pravilno zaključan prije nego što pokrenete program.

“Posuda”

Posuda je pravilno postavljena na postolje. Uvjerite se da je posuda čvrsto učvršćena na postolju prije nego što izaberete program.

“---” Treptanje

Pokušavate da pokrenete program previše puta zaredom. Radi vaše sigurnosti, neki programi se mogu pokrenuti samo 2 puta uzastopno.

NAPOMENA: NEMOJTE pokušavati da uklonite posudu dok blender radi. Sačekajte da se sječiva prestanu okretati prije nego što uklonite posudu.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od električnog udara i nenamjernog rada, isključite uređaj iz struje.

Uređaj se ne uključuje.

- Uvjerite se da je uređaj priključen na struju.
- Na ekranu će se prikazati dostupni programi nakon povezivanja na napajanje. Posuda i poklopac moraju biti pričvršćeni da bi mogli da izaberete program.

Poklopac je zaglavljen na posudi

- Poklopac se uklanja rotacijom na desno od ručke i zatim podizanjem.

Posuda ne može da se sastavi sa postoljem.

- Uverite se da je Ninja® logo okrenut naprijed prije nego što postavite posudu direktno na postolje blendera. Ako posuda i dalje nije potpuno pričvršćena, rotirajte metalnu spojnicu ispod posude kako biste ga uskladili sa postoljem.

Nemogućnost podešavanja vremena ili temperature na Auto-iQ® programima.

- Svi programi su razvijeni od strane kulinarских stručnjaka kako bi pružili savršen balans grijanja, mješanja i blendiranja za postizanje savršenih rezultata, tako da ne morate da postavljate vrijeme ili temperaturu.
- Da biste izabrali određenu temperaturu, koristite ručno KUHANJE umjesto Auto-iQ programa.

Program je pauziran.

- Ako je poklopac uklonjen tokom rada programa ili tokom ručnog moda, funkcija kuhanja ili blendiranja će se pauzirati. Vratite poklopac i ponovo pritisnite dugme programa da nastavite.

Zašto blender ponekad broji naviše, a ponekad nadole?

- Auto-iQ programi su vremenski podešeni da se sami završe kada su gotovi, pa odbrojavanje ide nadole dok program ne završi. Kada koristite ručne režime, odbrojavanje ide naviše od 0 do automatskog isključivanja ili dok ponovo ne pritisnete dugme za podešavanje.

Posuda još uvijek ima ostatke nakon pokretanja programa ČIŠĆENJE.


- Pokušajte da ponovo pokrenete program ČIŠĆENJE. Takođe možete ručno oprati posudu koristeći uključenu četku za čišćenje koja je posebno dizajnirana za čišćenje teško dostupnih mjesta.

Kontrolna tabla se vraća na početni prikaz.

- Kontrolna tabla je dizajnirana da se vrati u stanje čekanja kada ostane neaktivna 3 minuta. Ako vam je trebalo više od 3 minuta da izaberete funkciju, ili ako je program završen, uređaj će se vratiti u stanje čekanja.

Zašto se uređaj oglašava tokom Auto-iQ programa?

- Upozorenje za mješanje je aktivno u svim Auto-iQ programima kako bi korisnik bio obaviješten da će uređaj uskoro početi da mješa. Upozorenje se sastoji od 3 zvučna signala, nakon čega slijedi 2-sekundna pauza prije svakog mješanja.



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Konstantno nastojimo poboljšati svoje proizvode, stoga su ovdje navedene specifikacije podložne promjenama bez prethodne najave.

NINJA je registrirani zaštitni znak Shark Ninja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC.